

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

COMMISSIONER FOR PATENTS
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
WASHINGTON, D.C. 2023I
WWW.USP10.GOV

Bib Data Sheet

SERIAL NUMBER 09/525,446	FILING DATE 03/14/2000 RULE _	CLASS 370	GROUP ART U 2749		ATTORNEY OCKET NO. K-090C	
APPLICANTS						
Young-Joon Song, Kyongki-Do, KOREA, REPUBLIC OF;						
** CONTINUING DATA ***************						
THIS APPLICATION IS A CIP OF 09/373,703 08/13/1999 WHICH IS A CIP OF 09/376,373 08/18/1999 WHICH IS A CIP OF 09/525,444 03/14/2000 WHICH IS A CIP OF 09/525,448 03/14/2000 WHICH IS A CIP OF 09/525,447 03/14/2000 WHICH CLAIMS BENEFIT OF 60/136,763 05/28/1999						
** FOREIGN APPLICATIONS ************************************						
REPUBLIC OF	KOREA 8630/1999 03 KOREA 12857/1999 0 KOREA 12856/1999 0 KOREA 15722/1999 0 KOREA 19506/1999 0 KOREA 19505/1999 0 KOREA 19610/1999 0 KOREA 23141/1999 0 KOREA 23141/1999 0 KOREA 23568/1999 0 KOREA 23568/1999 0 KOREA 2368/1999 0 KOREA 26689/1999 0 KOREA 299/8630 03/1 KOREA 99/12856 04/ KOREA 99/12857 04/ KOREA 99/15722 04/ KOREA 99/19505 05/ KOREA 99/19506 05/ KOREA 99/19610 05/ KOREA 99/23140 06/ KOREA 99/34212 08/	04/12/1999 04/12/1999 04/30/1999 05/28/1999 05/28/1999 05/29/1999 06/19/1999 06/22/1999 06/24/1999 12/1999 12/1999 12/1999 28/1999 28/1999 29/1999 19/1999				
IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 05/17/2000						
Foreign Priority claimed 35 USC 119 (a-d) conditions met Verified and Acknowledged Exa	yes no no Met aft Allowance	er COUNTRY KOREA, REPUBLIC OF	SHEETS	TOTAL CLAIMS 6	INDEPENDENT CLAIMS 3	

ADDRESS		
Daniel Y J Kim Fleshner & Kim P O Box 221200 Chantilly ,VA 20)	
TITLE Pilot signals for	synchronization and/or channel estimation	
FILING FEE RECEIVED	FEES: Authority has been given in Paper No to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT No for following:	All Fees 1.16 Fees (Filing) 1.17 Fees (Processing Ext. of time) 1.18 Fees (Issue) Other
	·	☐ Credit